

Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim

## Ukaz o proglašenju Zakona o skijalištima

Proglašavam **Zakon o skijalištima**, koji je donijela Skupština Crne Gore na drugoj sjednici drugog redovnog zasjedanja u 2007. godini, dana 29. novembra 2007. godine.

Broj: 01-1396/2

Podgorica, 11. decembra 2007. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović, s.r.**

## Zakon o skijalištima

*Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 13/2007  
od 18.12.2007. godine.*

### I. OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1

Ovim zakonom propisuju se minimalno-tehnički uslovi za uređenje, održavanje i opremanje skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obilježavanje i postavljanje signalizacije na skijalištu, korišćenje sredstava prevoza na skijalištu, bezbjednost i red na skijalištu, podučavanje sportovima na snijegu, kao i druga pitanja od značaja za korišćenje skijališta.

#### Član 2

Na pružanje usluga na skijalištu shodno se primjenjuju odredbe drugih zakona koje se odnose na organizaciju i rad skijališta.

### Značenje izraza

#### Član 3

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **sportovi na snijegu** su zimske sportske aktivnosti rekreativnog ili takmičarskog karaktera, koje se sastoje iz alpskog skijanja, nordijskog skijanja, snouborda, akrobatskog skijanja, telemarka, skijaških skokova i sl.;

2) **alternativne sportske aktivnosti na snijegu** su sankanje, ski-bob, skokovi, moto-sankanje, spuštanje gumama, skijanje u dubokom snijegu i druge slične alternativne sportske aktivnosti na snijegu;

3) **usluge na skijalištu** su organizovanje skijanja i specijalizovanih zimskih sportskih aktivnosti, podučavanje skijanju, iznajmljivanje i servisiranje opreme za skijanje, prihvatanje i usluživanje skijaša i drugih korisnika skijališta;

4) **skijaš** je fizičko lice koje se bavi skijanjem na skijalištu ili se nalazi na ski-stazi radi skijanja;

5) **alpsko skijanje** je zimska sportska aktivnost na snijegu rekreativnog ili takmičarskog karaktera na alpskim skijama;

6) **nordijsko skijanje** je zimska sportska aktivnost na snijegu rekreativnog ili takmičarskog karaktera na nordijskim skijama;

7) **snowboard** je zimska sportska aktivnost na snijegu rekreativnog ili takmičarskog karaktera na snowboard dasci;

8) **akrobatsko skijanje** je zimska sportska aktivnost na snijegu rekreativnog ili takmičarskog karaktera na akrobatskim skijama;

9) **telemark** je zimska sportska aktivnost na snijegu rekreativnog ili takmičarskog karaktera na telemark skijama;

10) **ski-staza** je uređena i obilježena površina skijališta namijenjena za skijanje i podučavanje skijanju, koju opslužuje jedna ili više žičara;

11) **ski-poligon** je uređena i obilježena površina skijališta namijenjena specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima;

12) **ski-ruta** je obilježena površina za vožnju skijama, koju ski-centar ne obezbjeđuje od neuobičajenih i neočekivanih opasnosti skijanja;

13) **ski-put** je put napravljen ili otvoren za vožnju skijama, koji predstavlja dio ski-staze, međusobno povezuje ski-staze ili povezuje ski-staze sa drugim objektima na skijalištu ili služi za izvlačenje (evakuaciju) povrijeđenih skijaša;

14) **zaštitna zona ski-staze** je prostor širine do 5 metara koji se prostire uz ski-stazu;

15) **takmičar** je fizičko lice aktivno uključeno u skijaško takmičenje ili trening za takmičenje na stazi ili dijelu staze određene od strane skijaškog centra;

16) **uobičajena opasnost i rizik skijanja** je opasnost, odnosno rizik koji skijaš, pri potrebnoj pažnji, mora ili može predvidjeti da će postojati na vrsti staze koju koristi, pod uslovom da je poštovao pravila utvrđena ovim zakonom;

17) **alpski rizik** je situacija koja sa sobom nosi veliki rizik za lica na skijalištu (opasnost lavine, odrona kamenja, pada u provaliju, zatrpavanja snijegom koji visi iznad litice, ekstremna zaleđenost staze ili ključnog dijela staze i sl.);

18) **neuobičajena i neočekivana opasnost skijanja** je opasnost, odnosno rizik koju skijaš, pri potrebnoj pažnji, nije mogao predvidjeti da će postojati na vrsti staze koju koristi, pri datim vremenskim uslovima, pod uslovom da je poštovao pravila utvrđena ovim zakonom;

19) **smanjena vidljivost** postoji ako, zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika, skijaš ne može jasno da uoči druga lica koja se nalaze na skijalištu na udaljenosti od najmanje 15 metara;

20) **skijaška nesreća** je nezgoda na stazi u kojoj je učestvovao najmanje jedan skijaš u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica povrijeđeno ili poginulo ili je izazvana materijalna šteta;

21) **žičara** je sredstvo vertikalnog prevoza, sa posebnim saobraćajno-tehničkim osobinama (žičara i uspinjača), namijenjeno za prevoz skijaša na stazu ili sa staze;

22) **ski-lift** je sredstvo vertikalnog prevoza za vuču skijaša po snijegu uzbrdo, sa vučnim užetom iznad glave skijaša;

23) **polazna stanica žičare** je mjesto sa koga korisnici žičare otpočinju vožnju;

24) **izlazna stanica žičare** je mjesto koji obuhvata plato za iskrcavanje;

25) **škola skijanja** je pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje poslova podučavanja skijanju i alternativnih sportskih aktivnosti na snijegu;

26) **instruktor skijanja** je fizičko lice koje se bavi poslovima podučavanja skijanja i alternativnih sportskih aktivnosti na snijegu i ima, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast sporta, odgovarajuće zvanje;

27) **učenik skijanja** je fizičko lice koje se podučava skijanju i alternativnim sportskim aktivnostima.

#### Član 4

Skijalište je posebno uređena, odnosno izgrađena površina sa objektima, uređajima i ugrađenom opremom za sportove na snijegu i alternativne sportske aktivnosti na snijegu, koja je prostorno-planskom dokumentacijom određena za tu namjenu.

Odredbe ovog zakona, koje se odnose na sportove na snijegu, primjenjuju se i na alternativne sportske aktivnosti na snijegu koje se obavljaju na ski-poligonima, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbe ovog zakona, koje se odnose na ski-staze, primjenjuju se i na ski-puteve, ski-rute i ski-poligone, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

### Ski-centar

#### Član 5

Skijalištem upravlja skijaški centar (u daljem tekstu: ski-centar).

Ski-centar se osniva kao privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji je registrovan u Centralnom registru Privrednog suda.

### Odgovornosti za štetu

#### Član 6

Na odgovornost za štetu prouzrokovanu na skijalištu primjenjuju se opšta pravila o odgovornosti za štetu.

## II. MINIMALNO-TEHNIČKI USLOVI ZA UREĐENJE, OBILJEŽAVANJE, KORIŠĆENJE I BEZBJEDNOST NA SKIJALIŠTU

### Minimalno-tehnički uslovi

#### Član 7

Ski-centar (privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici) može otpočeti sa upravljanjem i organizovanjem rada na skijalištu, mijenjati ili proširiti predmet svog poslovanja, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.

Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) i izdaje odobrenje za rad.

Rešenje iz stava 2 ovog člana je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor.

Registar izdatih odobrenja za rad vodi Ministarstvo.

Oblik, sadržaj i način vođenja registra iz stava 4 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

## **Uređenje skijališta**

### **Član 8**

Skijalište se sastoji iz jedne ili više ski-staza, ski-poligona, ski-puteva, ski-ruta, ski-liftova, žičara, infrastrukturne mreže i objekata, servisnih objekata, sniježne i servisne mehanizacije, sopstvenih energetskih objekata i dr.

### **Član 9**

Skijalište i pristupni putevi do skijališta ne mogu se graditi na površinama koje su, pod uobičajenim sniježnim padavinama, izložene lavinama.

Skijalište i ski-staze se uređuju u zavisnosti od toga za koju su rekreativnu ili takmičarsku zimsku sportsku aktivnost namijenjene, tako da su skijaši zaštićeni od neuobičajenih i neočekivanih opasnosti skijanja i alpskih rizika.

Skijalište mora biti tako uređeno da zadovolji uslove u pogledu očuvanja i zaštite životne sredine, kao i odgovarajuće sanitarno-higijenske uslove.

### **Član 10**

Ski-staze na skijalištu moraju biti pregledne, sa odgovarajućim nagibom i visinskom razlikom, pripremljene tako da na njima nema rupa, vrtača, kamenih kompleksa ili drugih opasnih mjesta.

Opasna mjesta na ski-stazi (krivine, ukrštanja staza, veće strmine, objekti, mjesta gde se izvode radovi) moraju biti posebno obilježena i osigurana ogradama za usmjerenja, zaštitnim ogradama ili mrežama, oblogama protiv udaraca i sličnim sredstvima zaštite odgovarajuće visine.

### **Član 11**

Na ski-stazi ili zaštitnoj zoni ski-staze nije dozvoljeno postavljanje reklama ili natpisa koji nijesu vezani za korišćenje staze.

### **Član 12**

Ski-centar je obavezan da odredi naziv za svaku ski-stazu.

### **Član 13**

U okviru skijališta ili njegovoj neposrednoj blizini mora biti uređeno odgovarajuće mjesto za slijetanje helikoptera u cilju obezbjeđenja pružanja hitne pomoći.

Prostor uređen za polijetanje i slijetanje helikoptera, u okviru skijališta, mora biti jasno razdvojen od ski-staze, odgovarajuće signaliziran i obezbijeden od lavina.

### **Član 14**

Skijalište, odnosno njegove staze namijenjene skijaškim aktivnostima noću moraju imati odgovarajuće osvjetljenje, uključujući i neposredne prilaze, tako da je osigurana bezbjednost svih lica koja se nalaze na stazi i njenim prilazima.

Ski-centar je obavezan da za ski-liftove i žičare obezbijedi alternativno napajanje električnom energijom za slučaj iznenadnog nestanka električne energije.

### **Član 15**

Ski-staze pripremljene od vještačkog snijega uređuju se uz preduzimanje dodatnih mjera osiguranja bezbjednosti skijaša.

### **Član 16**

Ski-staza koja je, pored rekreativnog, namijenjena i takmičarskom skijanju ili samo takmičarskom skijanju uređuje se tako da ispunjava posebne uslove (visinska razlika, dužina i širina staze, debljina snijega, zaštitne mjere, prepariranja staze, markiranje i dr.) utvrđene odgovarajućim međunarodnim (FIS) sportskim pravilima.

Takmičarska ski-staza mora, za vrijeme korišćenja u svrhe rekreativnog skijanja, da bude tako uređena da ispunjava opšte uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu markiranja, signalizacije i preduzimanja mjera koje osiguravaju bezbjednost skijaša.

## **Obilježavanje**

### **Član 17**

Ski-staze se klasifikuju i obilježavaju (markiraju) prema stepenu težine, u zavisnosti od svojstava područja, odnosno površina preko koje se pruža staza.

Klasifikaciju ski- staza iz stava 1 ovog člana vrši Ministarstvo.

Ski-staze se obilježavaju numerisanim oznakama, sa nazivom na tablama određenih boja:

- 1) laka staza - plava boja;
- 2) srednje teška staza - crvena boja;
- 3) teška staza - crna boja.

Ski-rute i staze za moto-sanke se markiraju žutom bojom, nezavisno od stepena težine.

Lako pristupačne i blago nagnute površine, koje služe isključivo podučavanju osnovnih oblika vožnje skijama, pod uslovom da nemaju rizičnih mjesta i da su jasno vidljive njihove granice, odnosno ivice, ne moraju se obilježavati.

### **Član 18**

Granice skijališta moraju biti označene na ključnim mjestima oznakama koje su vidljive u uslovima normalne vidljivosti.

Označavanje granica skijališta vrši se štapovima narandžaste boje i tablom na kojoj se nalazi odgovarajući tekst.

### **Član 19**

Na skijalištu moraju da budu postavljene odgovarajuće panoramske table i table za orijentaciju.

## **Održavanje**

### **Član 20**

Ski-centar je obavezan da, za vrijeme trajanja skijaške sezone, odnosno za vrijeme upotrebe skijališta, kontroliše opšte stanje skijališta i da ga održava u ispravnom stanju, odnosno u stanju koje omogućava namjensko i bezbjedno korišćenje staze.

U vrijeme kada skijalište nije u upotrebi, ski-centar je dužan da se stara o čuvanju skijališta i redovnom održavanju staza i opreme na skijalištu.

Održavanje ski-staza obuhvata ljetnje i zimsko održavanje.

Održavanje ski-ruta, takmičarskih staza i specijalizovanih staza vrši se u zavisnosti od prirode staze, vremenskih uslova i zimske sportske aktivnosti koja se na njoj odvija.

Ski-centar je obavezan da održava žičaru i zaštitno područje oko žičare u stanju koje omogućava bezbjedno korišćenje žičare, u skladu sa zakonom.

## **Signalizacija**

### **Član 21**

Na skijalištu mora biti postavljena odgovarajuća signalizacija tako da se ne može lako ukloniti i da odgovara stvarnim okolnostima na stazi.

Način postavljanja signalizacije iz stava 1 ovog člana, izgled i mjesto postavljanja signalizacije utvrđuje Ministarstvo.

## **Neobezbjedene staze**

### **Član 22**

Na neobezbjedenim stazama i van skijaških staza skijaši se skijaju na sopstveni rizik.

Na neobezbjedenim stazama ski-centar pruža skijašima uobičajene informacije o vremenu, sniježnim padavinama i opasnostima od zavejavanja, kao i odgovarajuća upozorenja i znake.

## **Sredstva prevoza na skijalištu**

### **Član 23**

Na ski-stazi, osim službenih motornih vozila, ne može biti prisutno ni jedno drugo motorno vozilo, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Motorne sanke, osim službenih motornih sanki, mogu da se koriste samo na specijalizovanim stazama i površinama koje su posebno pripremljene i obilježene za korišćenje motornih sanki.

Na korišćenje motornih sanki na skijalištu, obaveze postupanja u slučaju nesreće, mjere bezbjednosti u pogledu vozača i druga pitanja koja se tiču korišćenja motornih sanki na skijalištu, primjenjuju se propisi koji se odnose na motocikle i bezbjednost saobraćaja na putevima.

Vozač motornih sanki ne smije vozilom da se kreće na ski-stazi brzinom većom od 40 km na čas, odnosno brzinom većom od brzine dozvoljene postavljenim znakom za cijelu stazu ili njen dio.

#### **Član 24**

Mehanizacija za uređenje ski-staze se koristi u vrijeme kada žičare i ski-liftovi ne rade.

Ukoliko je upotreba mehanizacije za uređenje ski-staze nužna za vrijeme rada žičara i ski-liftova, ski-centar je dužan da preduzme posebne mjere za obezbjeđenje sigurnosti skijaša.

Svako vozilo mehanizacije za uređenje ski-staze, koje radi na pripremanju ski-staze i koje se kreće ili je zaustavljeno na stazi na skijalištu, mora biti obojeno uočljivom bojom i opremljeno odgovarajućim svjetlima.

### **Žičare i ski-liftovi**

#### **Član 25**

Ski-centar je dužan da obezbijedi dovoljan broj obučenog osoblja za održavanje i korišćenje u tehnički ispravnom stanju žičara i ski-liftova.

Ski-centar je dužan da pojedinačno, za svaku žičaru i ski-lift, obezbijedi vođu žičare sa jednim ili više pomoćnika, koji posjeduju odgovarajuće stručno znanje u skladu sa posebnim propisima i koji su odgovorni za bezbjednost, urednost rada i saobraćaja žičare.

Kada je žičara ili ski-lift u upotrebi mora se obezbijediti:

- 1) stalna kontrola rada i tehničke ispravnosti;
- 2) neposredno pružanje pomoći korisnicima;
- 3) dovoljan broj preglednih informacija i uputstava o ponašanju korisnika na sredstvima visinskog prevoza;
- 4) stalna koordinacija između stanja na stazama i upotrebe žičare.

#### **Član 26**

Pravila koja se primjenjuju na žičare i ski-liftove iz člana 25 ovog zakona primjenjuju se i na ski-liftove sa vučnim užetom.

#### **Član 27**

Prevoz žičarom se obavlja prema utvrđenom redu vožnje, koji mora biti uočljivo istaknut na polaznoj i završnoj stanici.

#### **Član 28**

Ski-centar je dužan da prekine rad žičare ili ski-lifta tek kada odgovorno lice ili redar potvrdi da ni jedno lice više ne koristi žičaru ili ski-lift.

### **Zona zabrane gradnje**

#### **Član 29**

Ski-centru ili trećim licima je zabranjena izgradnja ili postavljanje objekata bilo koje vrste, koji nijesu u funkciji žičare, na rastojanju do 12 metara sa obje strane spoljnog užeta, kod šinskih žičara do 12 metara sa obje strane spoljnjih šina, kao i do 12 metara od svakog staničnog objekta (zona zabrane gradnje).

### **Korišćenje i rad skijališta**

#### **Član 30**

Ski-centar dužan je da:

- 1) uredi i opremi skijalište u skladu sa ovim zakonom, tako da je ono bezbjedno za korisnike;
- 2) obezbijedi službu održavanja reda na skijalištu i da uredi red na skijalištu (pravila o redu na skijalištu);
- 3) obezbijedi službu spasavanja;
- 4) obezbijedi pružanje hitne medicinske pomoći na skijalištu;
- 5) obezbijedi sistem veza na skijalištu i vezu sa najbližom zdravstvenom ustanovom i organom državne uprave nadležnim za poslove policije;
- 6) obezbijedi (dnevno i dugoročno) praćenje vremenske situacije u području gde se nalazi skijalište (meteorološko bdijenje);
- 7) zaključi ugovor o osiguranju skijaša i drugih neposrednih korisnika skijališta od posljedica nezgoda na skijalištu;
- 8) utvrdi pravila o korišćenju ski-liftova i žičara, motornih sanki i mehanizacije za uređenje ski-staza;
- 9) obezbijedi odgovarajući broj mašina i uređaja za pripremu i održavanje staza, srazmjerno broju i veličini staza;

10) obezbijedi razglasne uređaje takve jačine da se mogu efikasno koristiti na skijalištu. Ski-centar je obavezan da obezbijedi korišćenje skijališta pod jednakim uslovima svim korisnicima.

Na ski-stazama su dozvoljene sportske aktivnosti u vidu alpskog ili nordijskog skijanja, snouborda, akrobatskog skijanja, telemarka, kao i podučavanja skijanju.

Alternativne sportske aktivnosti na snijegu se mogu upražnjavati samo na ski-poligonima, koji moraju biti jasno i vidljivo obilježeni i odvojeni od ski-staza.

#### **Član 31**

Takmičarsko i rekreativno skijanje, skijaška obuka i drugi oblici skijaških aktivnosti ne mogu se vršiti na skijalištu:

- 1) ako postoji opasnost od lavina;
- 2) za vrijeme sniježne vijavice, kiše, magle zbog koje je smanjena vidljivost i vjetra koji ugrožava bezbjednost vožnje, prema tipu žičare;
- 3) kod visokog snijega - svježeg, koji nije utaban, kao i na snijegu koji je, usljed naglog topljenja, postao suviše mekan ili ako je staza jako zaleđena;
- 4) ako na stazama nema dovoljno snijega;
- 5) ako su bezbjednosni uređaji i oznake toliko oštećeni da ne obezbjeđuju sigurnost skijaša ili za njega predstavljaju opasnost, kao i za vrijeme rada mašina za utabavanje snijega;
- 6) ako ne funkcioniše sistem veza na skijalištu.

#### **Član 32**

Kada na skijalištu nastupe okolnosti koje dovode u pitanje bezbjednost skijaša, ski-centar je dužan da prekine rad na skijalištu ili dijelu skijališta, dok traju okolnosti zbog kojih je rad skijališta prekinut.

Ukoliko se zatvaranje ski-staze vrši u toku dana, korisnik je obavezan da izvrši kontrolu skijališta kako bi osigurao da se skijaši, koji se nalaze na stazi, udalje iz ugroženog područja.

Ski-centar je obavezan da objavi na pogodan način, na ulazu u skijalište, razloge privremenog prekida, odnosno zabrane korišćenja skijališta.

### **Spasilačka služba**

#### **Član 33**

Služba spašavanja mora imati odgovarajući broj spasilaca koji su stručno osposobljeni u skladu sa zakonom i mora biti tako organizovana za brzo dejstvo spašavanja (pružanje prve pomoći i brzog transporta) skijaša koji su pretrpjeli nesreću na stazi ili njenoj zaštićenoj zoni.

Na skijalištu mora biti jasno i vidljivo označeno mjesto na kome se nalazi služba spašavanja.

#### **Član 34**

Mjere spašavanja preduzimaju se isključivo preko lica stručno osposobljenih za spašavanje (spasioci), odgovarajuće opremljenih i jasno označenih.

#### **Član 35**

Oprema i sredstva za spašavanje moraju biti na skijalištu tako raspoređeni da su dostupni u najkraćem mogućem vremenu i smješteni u vidno označenom prostoru.

Ski-centar mora na skijalištu obezbijediti odgovarajuću opremu i prostor za službu spašavanja.

Ski-centar je dužan da stalno održava opremu i sredstava za spašavanje na skijalištu u ispravnom stanju.

Ski-centar je obavezan da postavi na skijalištu tablu sa opisom tzv. alpskog signala stanja nužde, koji daje skijaš kome je potrebna pomoć i koji se nalazi u opasnosti.

### **Služba prve pomoći**

#### **Član 36**

Ski-centar obezbjeđuje na skijalištu pružanje prve medicinske pomoći.

Pružanje prve medicinske pomoći na skijalištu vrše lica koja su osposobljena za pružanje prve pomoći u skladu sa zakonom.

Lica koja su angažovana za pružanje medicinske pomoći moraju, za vrijeme dežurstva, imati na rukavu bijelu traku sa crvenim krstom i biti opremljena komunikacionim uređajima.

#### **Član 37**

Ski-centar je obavezan da vodi evidenciju o nezgodama na skijalištu (identitet unesrećenih, vrijeme, mjesto i okolnosti nesreće) i da o nastalim slučajevima nezgoda obavijesti turističkog inspektora Ministarstva.

### **Član 38**

Bliži uslovi u pogledu opreme i organizovanja prve pomoći utvrđuju se propisom ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

## **Red i bezbjednost na skijalištu**

### **Član 39**

Ski-centar je dužan da utvrdi i vidno istakne pravila o redu na skijalištu, cijene za korišćenje uređaja, opreme, prostora i usluga na skijalištu, kao i radno vrijeme skijališta i žičara i da ih se pridržava u svom poslovanju.

Pravilima o redu iz stava 1 ovog člana bliže se uređuju prava i obaveze skijaša i drugih lica koja upotrebljavaju skijalište, način održavanja reda na skijalištu, vrijeme korišćenja skijališta, radno vrijeme žičara, pravila o organizovanju sportskih priredbi na skijalištu, upozorenja na eventualne opasnosti usljed vremenskih i sniježnih prilika, kao i druga pitanja utvrđena ovim zakonom koja se odnose na obezbjeđenje reda na skijalištu.

### **Član 40**

Ski-centar mora imati zaposleno odgovorno lice, sa stručnim zvanjem, za održavanje reda i bezbjednosti na skijalištu.

Ski-staze ne mogu početi da se koriste u toku dana, ukoliko odgovorno lice nije to odobrilo, na osnovu procjene da su ispunjeni svi uslovi za bezbjedno korišćenje staza.

## **Redarska služba**

### **Član 41**

Ski-centar je obavezan da, za vrijeme rada skijališta, obezbijedi redarsku službu koja mora imati odgovarajući broj redara, kako bi efikasno osigurala bezbjedno korišćenje skijališta (patrole, dežurna mjesta i dr.), u skladu sa ovim zakonom i pravilima o redu na skijalištu.

Na rad redarske službe shodno se primjenjuje zakon kojim se uređuje zaštita lica i imovine i zakon kojim se uređuje javno okupljanje.

Broj angažovanih redara se određuje prema konkretnim okolnostima skijališta, a naročito prema očekivanoj učestalosti korišćenja staza i broja, težine, veličine i preglednosti staza.

Redar je obavezan da, za vrijeme obavljanja redarske službe, nosi odjeću i oznake koje ga jasno identifikuju kao redara.

### **Član 42**

Redar u vršenju svojih dužnosti ovlašten je da:

1) privremeno obustavi, do konačne odluke odgovornog lica, upotrebu skijališta ili nekog njegovog dijela na kome održava red, ako postoje okolnosti u kojima upotreba staze nije dozvoljena;

2) upozori, odnosno udalji sa skijališta ili njegovog dijela lica koja se ne pridržavaju pravila utvrđenih ovim zakonom i pravila o redu na skijalištu, ne raspolažu adekvatnom skijaškom opremom ili prave nered na skijalištu;

3) prekine rad žičara ski-liftova dok se ne uspostavi red na ulaznim ili izlaznim stanicama žičara;

4) uskrati vožnju žičarom licu koje svojim ponašanjem ugrožava ili može ugroziti bezbjednost upotrebe skijališta, odnosno žičare ili se ne pridržava utvrđenih pravila ponašanja na skijalištu.

Kada skijaš ili drugo lice na skijalištu postupi suprotno nalogima redara ili pruži fizički otpor, redar je dužan da bez odlaganja o tome obavijesti organ državne uprave nadležan za poslove policije.

## **Pravila o redu na skijalištu**

### **Član 43**

Skijaši su obavezni da se pridržavaju pravila o redu na skijalištu, uputstava ili upozorenja koje im daju redari.

Ski-centar je obavezan da, na odgovarajući način, upozori skijaše o mogućnosti zabrane korišćenja žičare, zbog ponašanja suprotnog ovom zakonu i pravilima o redu na skijalištu.

Skijaš je obavezan da:

1) se na stazi ponaša tako da druge ne ugrožava ili povređuje;

2) vozi pažljivo tako da brzinu i način vožnje prilagodi svojim znanjima i uslovima staze (okoline) i dijela staze, vremenskim i sniježnim prilikama, kao i broju skijaša na stazi;

3) izabere liniju (pravac, smjer) vožnje tako da skijaše, koji voze ispred njega, ne ugrožava i da je u mogućnosti da blagovremeno izbjegne sudar sa bilo kojim licem ili objektom ispred sebe;

4) druge skijaše pretiče, bilo lijevo ili desno, uvijek na takvom rastojanju koje im daje dovoljno prostora za sve njihove pokrete (kretanja);

5) kada želi da se uključi u vožnju na neku stazu ili kada, nakon zaustavljanja na stazi, nastavlja vožnju, obavezno se uvjeri, gledanjem iznad i ispod, da može to da učini bez opasnosti po sebe ili druge;

6) bez nužde se ne zaustavi (obustavi vožnju) na uskim i nepreglednim djelovima staze i da u slučaju pada, što je moguće brže, oslobodi prostor;

7) se uz stazu ne penje pješke, već da koristi žičaru;

8) u slučaju kada se, zbog određenih okolnosti, penje, odnosno vraća uz stazu ili kada pješke silazi za kretanje koristi isključivo ivicu staze;

9) poštuje postavljene oznake i signalizaciju;

10) u slučaju nesreće na stazi pruži drugome pomoć;

11) u slučaju nesreće, nezavisno da li je svedok ili učesnik, nadležnoj službi skijaškog centra (redarskoj ili spasilačkoj) pruži svoje identifikacione podatke;

12) poštuje uputstva redara;

13) skija sa ispravnom i odgovarajućom opremom, a posebno da koristi skije koje su opremljene sredstvom (vezovi i dr.) koje je u stanju da zaustavi skiju u slučaju da se odvoji od skijaša;

14) ne ostavlja na stazi ili baca na stazu predmete i materijale koji mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost drugih skijaša;

15) za skijanje na skijalištu koristi isključivo markiranu stazu, osim u slučaju opasnosti;

16) ako se skijalište nalazi u zakonom zaštićenom području, poštuje pravila koja je, u skladu sa zakonom, za korišćenje zaštićenog područja, utvrdilo pravno lice koje upravlja zaštićenim područjem;

17) skijanje prilagodi uslovima staze kada su nepovoljne vremenske prilike povećale stepen težine staze.

Skijaš ne smije:

1) skijati na skijalištu, odnosno stazi koja je označena kao zatvorena;

2) uništavati, uklanjati, štetiti ili na drugi način ugrožavati postavljene oznake i signalizaciju na skijalištu;

3) ugrožavati, na bilo koji način, stubove žičara, mašine za pripremu staze i drugu opremu na stazi;

4) skijati na stazi ukoliko je pod dejstvom alkohola, droge ili nekog psihoaktivnog lijeka, odnosno sredstva koje negativno utiče na njegove sposobnosti;

5) napustiti mjesto sudara sa drugim skijašem prije nego što redarskoj službi korisnika da identifikacione podatke, osim u slučaju kada je to nužno radi pružanja hitne medicinske pomoći povrijeđenom, kada će se, nakon predaje povrijeđenog na medicinsko staranje, javiti najbližoj redarskoj službi skijaškog centra;

6) skijati unazad;

7) postavljati bilo kakve oznake ili ostavljati bilo kakve stvari (bez nadzora) na skijalištu bez dozvole skijaškog centra;

8) zaustaviti se na usponu ili na vučnoj stazi ski-lifta, ako bi zaustavljanje moglo da ugrozi skijaše koji se prevoze.

Skijaši su obavezni da, pored mjera iz st. 1, 3 i 4 ovog člana, preduzimaju i druge mjere koje odgovaraju prirodi konkretne sportske aktivnosti na snijegu, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sportskim pravilima (FIS pravila).

Pravila iz člana 16 ovog zakona i stava 5 ovog člana objavljuje Ministarstvo.

#### **Član 44**

U cilju osiguranja bezbjednosti, prilikom vožnje žičarom ili ski-liftom, zabranjeno je skijašu da:

1) preduzima u toku vožnje aktivnosti kojima se, na bilo koji način, ugrožava sigurnost rada i funkcionisanje instalacija žičare ili ski-lifta;

2) mijenja, premješta ili uništava uređaje i materijal bilo koje vrste koji služi žičari ili ski-liftu;

3) aktivira, bez opravdanih razloga, sigurnosne uređaje koji su mu pristupačni ili namjerno aktivira sigurnosnu rampu;



4) se zakači na praznu vučnu napravu na trasi ski-lifta, upotrijebi jednu vučnu napravu za dvije ili više osoba ili namjerno otpusti vučnu napravu prije mjesta određenog za to ili prije izlazne stanice;

5) krivuda duž trase vučenja ski-lifta, izlazi iz trase vučenja, ostaje na trasi vučenja u slučaju pada, namjerno otpušta ili baca vučnu napravu na linijski stub, sijeda na vučnu napravu ili zaljulja vučnu napravu na izlaznoj stanici;

6) se njiše u sjedištu žičare, vozi bez spuštenog sigurnosnog rama, ne upotrebljava naslon za noge, iskače iz sjedišta duž trase žičare i ljulja sjedište na izlaznoj stanici;

7) drži trake štapova na zglobovima ruku;

8) se zadržava na izlaznoj stanici;

9) se zaustavlja na usponu, vučnoj stazi ski-lifta ili bilo kojoj površini;

10) baca ili odstranjuje u toku prevoza žičarom ili ski-liftom bilo kakve predmete, osim po nalogu službenog lica skijaškog centra;

11) se ukrava na žičaru koja ima oznaku da je zatvorena;

12) se ponaša suprotno znakovima i uputstvima postavljenim u skladu sa ovim zakonom ili bilo kojoj usmenoj instrukciji (uputstvo ili obavještenje) od strane službenih lica skijaškog centra, koja se odnosi na bezbjedno korišćenje žičare;

13) se ukrca ili iskrca sa žičare na mjestima koja nijesu za to određena i koja nijesu pod kontrolom skijaškog centra (izvan stanica), osim u slučaju prekida vožnje;

14) se iskrca sa žičare, koja je stala u toku vožnje, bez nadzora službenih lica skijaškog centra;

15) postupa suprotno drugim pravilima o redu na skijalištu.

#### **Član 45**

Prije početka ski-sezone, ski-centar je obavezan da obavijesti organ državne uprave nadležan za poslove policije o datumu početka rada skijališta i da zatraži pomoć za održavanje reda u ski-centru u toku sezone.

### **Organizovana grupa**

#### **Član 46**

Vođa grupe koji na skijalište dovodi organizovanu grupu djece ili skijaša početnika dužan je da se stara o njihovom bezbjednom skijanju i boravku u ski-centru.

Prije početka skijanja, vođa grupe mora upozoriti redare na organizovanu grupu djece ili skijaše početnike, kojima redari moraju posvetiti posebnu pažnju.

Vođa grupe mora ispunjavati naloge redara i prekinuti skijanje organizovane grupe djece ili skijaša početnika, ako njihovo skijanje nije bezbjedno.

### **Organizovanje sportskih priredbi**

#### **Član 47**

Na skijalištu se mogu organizovati sportske priredbe (takmičenja, uključujući treninge i manifestacije) uz saglasnost skijaškog centra, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje sport, pravilima nadležnog sportskog saveza i međunarodne skijaške federacije (FIS).

Ski-staza se može koristiti za takmičenja i treninge za takmičenja samo ako je uređena u skladu sa zakonom i odgovarajućim sportskim pravilima.

Organizator sportske priredbe, za vrijeme sportske priredbe, pored prava i obaveza utvrđenih zakonom kojim je uređen sport, ima i prava i obaveze koje su ovim zakonom utvrđene za ski-centar, ako sporazumom između ski-centra i organizatora nije drukčije utvrđeno.

#### **Član 48**

Na skijalištu, odnosno njegovom dijelu na kome se održava takmičenje ili trening za takmičenje, pristup u toku održavanja takmičenja i treninga mogu imati samo takmičari i službena lica organizatora.

Pristupne staze za gledalište moraju biti uređene, vidno obilježene i ograđene.

Organizator priredbe je obavezan da, po završetku priredbe, prije otvaranja skijališta za redovnu upotrebu, ukloni oznake, uređaje, rekvizite i druge predmete postavljene radi održavanja priredbe.

#### **Član 49**

Ski-centar je obavezan da omogući korišćenje skijališta za organizovanje skijaškog takmičenja od interesa za Crnu Goru, koje je organ državne uprave nadležan za poslove

sporta uvrstio u program međunarodnih skijaških sportskih takmičenja i da za vrijeme održavanja takmičenja režim rada skijališta prilagodi potrebama takmičarskih uslova.

Korišćenje skijališta iz stava 1 ovog člana reguliše se ugovorom između organizatora priredbe i skijaškog centra.

## **Podučavanje sportovima na snijegu**

### **Član 50**

Skijalište može da se koristi za stručno osposobljavanje i usavršavanje u sportovima na snijegu samo od strane lica koja su za to ovlašćena od strane nadležne asocijacije za ovu oblast.

### **Član 51**

Usluge podučavanja sportova na snijegu, uz saglasnost skijaškog centra, može da pruža privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: škola skijanja), koje ispunjava sljedeće uslove:

- 1) da je registrovano za obavljanje djelatnosti sportskog podučavanja;
- 2) da ima odgovarajuću poslovnu prostoriju na skijalištu i odgovarajuće mjesto za okupljanje polaznika;
- 3) da ima zaključen ugovor o osiguranju korisnika usluga podučavanja od posljedica nezgoda;
- 4) da ima angažovana odgovarajuća stručna lica za neposredno podučavanje.

Preduzetnik koji sam ispunjava uslove propisane za instruktora skijanja može da se bavi neposrednim podučavanjem skijanju i bez angažovanja drugih lica.

Neposrednim podučavanjem može da se bavi samo instruktor sportova na snijegu, sa važećom licencom izdatom od strane nadležne asocijacije za ovu oblast za tekuću kalendarsku godinu.

Škola skijanja može da se bavi samo onom vrstom podučavanja i one grupe polaznika koja odgovara sadržini licence koju ima instruktor sportova na snijegu angažovan u školi.

Instruktor sportova na snijegu mora da, za vrijeme podučavanja, nosi odjeću i oznake koje ga jasno identifikuju kao lice koje podučava sportovima na snijegu.

### **Član 52**

Početni kurs škole sportova na snijegu obavlja se samo na posebno uređenim, izdvojenim i označenim stazama ili padinama pogodnim za skijanje.

### **Član 53**

Instruktor sportova na snijegu je obavezan da se, za vrijeme podučavanja, na zahtjev nadležnih inspeksijskih službi i dežurnog redara na skijalištu, indentifikuje sa važećom licencom za tekuću godinu.

## **III. NADZOR**

### **Član 54**

Upravni nadzor nad izvršavanjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Inspeksijski nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši ministarstvo iz stava 1 ovog člana, preko turističkih inspektora, osim ako zakonom nije određeno da pojedine poslove inspeksijskog nadzora obavljaju drugi organi državne uprave.

Inspeksijski nadzor nad organizovanjem sportskih priredbi na skijalištima i nad izdavanjem licenci instruktorima skijanja, kao i drugim stručnim sportskim poslovima vrši organ državne uprave nadležan za poslove sporta.

## **IV. KAZNENE ODREDBE**

### **Član 55**

Novčanom kaznom od četrdesetostrukog do tristostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniče se za prekršaj privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako:

- 1) otpočne obavljanje djelatnosti na skijalištu, izmijeni ili proširi predmet svog poslovanja, prije nego što ispunji uslove utvrđene ovim zakonom (član 7 stav 1);
- 2) odstupi od propisanih uslova za uređenje skijališta i ski-staza, zavisno od aktivnosti za koje su namijenjene (član 9 stav 2);
- 3) ne uredi skijalište na način da zadovolji uslove u pogledu očuvanja i zaštite životne sredine, kao i odgovarajuće sanitarno-higijenske uslove (član 9 stav 3);
- 4) ne pripremi ski-staze na skijalištu ili opasna mjesta na ski-stazi posebno ne obilježi i osigura u skladu sa članom 10 ovog zakona;

5) na ski-stazi ili zaštitnoj zoni ski-staze postavi ili dozvoli postavljanje reklama ili natpisa koji nijesu vezani za korišćenje staze (član 11);

6) ne utvrdi naziv za svaku ski-stazu (član 12);

7) ne uredi, razdvoji, obezbijedi ili signalizira odgovarajuće mjesto za slijetanje helikoptera u skladu sa članom 13 ovog zakona;

8) ne obezbijedi odgovarajuće osvjetljenje za skijaške aktivnosti noću ili ne obezbijedi alternativno napajanje električnom energijom za ski-liftove i žičare u skladu sa članom 14 ovog zakona;

9) ne preduzme dodatne mjere osiguranja bezbjednosti skijaša na ski-stazama pripremljenim od vještačkog snijega (član 15);

10) ne uredi takmičarsku ski-stazu u skladu sa odredbama člana 16 ovog zakona;

11) ne klasifikuje ili ne obilježi (markira) ski-staze prema stepenu težine (član 17 stav 1);

12) granice skijališta, na ključnim mjestima, ne označi oznakama koje su vidljive u uslovima normalne vidljivosti (član 18 stav 1);

13) ne postavi na skijalištu odgovarajuće panoramske table i table za orijentaciju (član 19);

14) za vrijeme trajanja skijaške sezone, odnosno za vrijeme upotrebe skijališta ne kontroliše opšte stanje skijališta ili ga ne održava u ispravnom stanju, odnosno u stanju koje omogućava namjensko i bezbjedno korišćenje staze ili se u vrijeme, kada skijalište nije u upotrebi, ne stara o čuvanju skijališta i redovnom održavanju staza i opreme na skijalištu (član 20 st. 1 i 2);

15) ne održava žičaru i zaštitno područje oko žičare u stanju koje omogućava bezbjedno korišćenje žičare (član 20 stav 5);

16) ne postavi na skijalištu odgovarajuću signalizaciju, tako da se ne može lako ukloniti i da odgovara stvarnim okolnostima na stazi (član 21 stav 1);

17) na neobezbjedenim stazama ne pruža uobičajene informacije o vremenu, sniježnim padavinama i opasnostima od zavejavanja, kao i odgovarajuća upozorenja i znake (član 22 stav 2);

18) dozvoli prisustvo i drugih motornih vozila na ski-stazi suprotno članu 23 stav 1 ovog zakona;

19) koristi motorne sanke izvan specijalizovanih staza i površina koje su posebno pripremljene i obilježene za njihovo korišćenje (član 23 stav 2);

20) koristi mehanizaciju za uređenje ski-staze za vrijeme rada žičare i ski-liftova ili za to vrijeme upotrijebi mehanizaciju za uređenje ski-staze, a da ne preduzme posebne mjere za obezbjeđenje sigurnosti skijaša (član 24 st. 1 i 2);

21) ne održava i koristi žičare i ski-liftove u tehnički ispravnom stanju i sa dovoljnim brojem obučenog osoblja ili za svaku žičaru ili ski-lift pojedinačno, koji su u upotrebi, ne obezbijedi uslove u skladu sa članom 25 ovog zakona;

22) prekine rad žičare ili ski-lifta prije nego što odgovorno lice ili redar potvrdi da ni jedno lice više ne koristi žičaru ili ski-lift (član 28);

23) izgradi ili postavi objekte bilo koje vrste koji u zoni zabrane gradnje nijesu u funkciji žičare (član 29);

24) obavlja poslove, vezano za rad skijališta, suprotno uslovima iz člana 30 ovog zakona;

25) dozvoli takmičarsko ili rekreativno skijanje, skijašku obuku ili druge oblike skijaške aktivnosti suprotno članu 31 ovog zakona;

26) ne prekine rad na skijalištu ili dijelu skijališta kada nastupe okolnosti koje dovode u pitanje bezbjednost skijaša, dok traju okolnosti zbog kojih je rad skijališta prekinut (član 32 stav 1);

27) ne izvrši kontrolu skijališta kako bi osigurao da se skijaši, koji se nalaze na stazi, udalje iz ugroženog područja (član 32 stav 2);

28) na skijalištu ne organizuje spasilačku službu i obezbijedi njihov rad u skladu sa čl. 33, 34 i 35 ovog zakona;

29) na skijalištu ne organizuje službu prve pomoći i obezbijedi njihov rad u skladu sa čl. 36 i 37 ovog zakona;

30) za staranje o bezbjednosti i redu na skijalištu nema zaposleno odgovorno lice sa odgovarajućim stručnim zvanjem ili odobri korišćenje ski-staze u toku dana, iako nijesu ispunjeni svi uslovi za njeno bezbjedno korišćenje (član 40);

31) na skijalištu ne organizuje redarsku službu i obezbijedi njihov rad u skladu sa čl. 41 i 42 ovog zakona;

32) ski-staza, koja se koristi za sportske priredbe, nije uređena i homologirana u skladu sa zakonom i odgovarajućim sportskim pravilima (član 47 stav 2);

33) ne omogući korišćenje skijališta za organizovanje skijaških takmičenja od interesa za Crnu Goru, koje je organ državne uprave nadležan za poslove sporta uvrstio u program međunarodnih skijaških sportskih takmičenja ili za vrijeme održavanja takmičenja režim rada skijališta ne prilagodi potrebama takmičarskih uslova (član 49 stav 1);

34) pruža usluge podučavanja skijanju na skijalištu, bez prethodne saglasnosti skijaškog centra ili protivno uslovima iz člana 51 ovog zakona;

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od četverostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 tačka 19 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od četverostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana turistički inspektor može kazniti na mjestu izvršenja prekršaja odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u trostrukom iznosu minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku može se, uz kaznu, izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja turističke djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

### **Član 56**

Novčanom kaznom od desetostrukog do šezdesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako:

1) upotrebljava vozilo mehanizacije za uređenje ski-staze koje nije obojeno uočljivom bojom i opremljeno odgovarajućim svjetlima (član 24 stav 3);

2) prevoz žičarom ne obavlja prema utvrđenom redu vožnje ili utvrđeni red vožnje ne istakne uočljivo na polaznoj i završnoj stanici (član 27);

3) ne objavi na pogodan način, na ulazu u skijalište, razloge privremenog prekida, odnosno zabrane korišćenja skijališta (član 32 stav 3);

4) ne propiše i vidno istakne pravila o redu na skijalištu, cijene za korišćenje uređaja, opreme, prostora i usluga na skijalištu, kao i radno vrijeme skijališta i žičara ili se istih ne pridržava u svom poslovanju (član 39 stav 1);

5) ne upozori skijaše, na odgovarajući način, o mogućnosti zabrane korišćenja žičare, zbog ponašanja suprotnog ovom zakonu i pravilima o redu na skijalištu (član 43 stav 2);

6) prije početka ski-sezone ne obavijesti nadležni organ za poslove policije o datumu početka rada skijališta (član 45);

7) pristupi skijalištu, odnosno njegovom dijelu na kome se održava takmičenje ili trening za takmičenje (član 48 stav 1);

8) pristupne staze za gledalište ne uredi, vidno obilježi i ogradi (član 48 stav 2);

9) po završetku priredbe, prije otvaranja skijališta za redovnu upotrebu, ne ukloni oznake, uređaje, rekvizite i druge predmete postavljene radi održavanja priredbe (član 48 stav 3);

10) obavlja početni kurs škole sportova na snijegu, i ako za to nije posebno uredio, izdvojio i označio staze ili padine pogodne za skijanje (član 52).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od četverostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 7 i 10 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od četverostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana turistički inspektor može kazniti na mjestu izvršenja prekršaja odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u dvostrukom iznosu minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku može se, uz kaznu, izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja turističke djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci.

### **Član 57**

Novčanom kaznom u trostrukom iznosu minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se na licu mjesta fizičko lice za prekršaj, ako:

1) koristi motorne sanke na ski-stazi brzinom većom od 40 km na čas, odnosno brzinom većom od brzine dozvoljene postavljenim znakom za cijelu stazu ili njen dio (članu 23 stav 4);

2) odobri korišćenje ski-staze u toku dana, i ako nijesu ispunjeni svi uslovi za njeno bezbjedno korišćenje (član 40 stav 2);

3) se ne pridržava pravila o redu na skijalištu, uputstava ili upozorenja koje im daju redari (član 43. stav 1);

- 4) postupi suprotno članu 43 st. 3 i 4 ovog zakona;
- 5) ne preduzme i druge mjere koje odgovaraju prirodi konkretne sportske aktivnosti na snijegu, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sportskim pravilima - FIS pravila (član 43 stav 5);
- 6) postupi suprotno članu 44 ovog zakona;
- 7) se ne stara o bezbjednom skijanju organizovane grupe djece ili skijaša početnika koje je doveo na skijalište ili njihovom boravku u ski-centru (član 46 stav 1);
- 8) ne upozori redare na organizovanu grupu djece ili skijaše početnike prije početka skijanja ili im, kao redar, ne posveti posebnu pažnju (član 46 stav 2);
- 9) ne ispuni naloge redara i prekine skijanje organizovane grupe djece ili skijaša početnika, ako njihovo skijanje nije bezbjedno (član 46 stav 3);
- 10) neposredno podučava sportovima na snijegu, bez važeće licence izdate od strane nadležne asocijacije za ovu oblast, za tekuću kalendarsku godinu (član 51 stav 3);
- 11) za vrijeme podučavanja sportovima na snijegu nema kod sebe važeću licencu za tekuću kalendarsku godinu (član 53).

#### **Član 58**

Novčanom kaznom u dvostrukom iznosu minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se na licu mjesta fizičko lice za prekršaj, ako:

- 1) za vrijeme obavljanja redarske službe ne nosi odjeću i oznake koje ga jasno identifikuju kao redara (član 41 stav 4);
- 2) za vrijeme podučavanja sportovima na snijegu ne nosi odjeću i oznake koje ga jasno identifikuju kao lice koje podučava sportovima na snijegu (član 51 stav 5).

### **V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 59**

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Član 60**

Ski-centri (privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici) dužni su da usklade svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Član 61**

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe: Potpoglavlje "7. Usluge na skijaškom terenu" (čl. 42 i 43) Zakona o turizmu ("Službeni list RCG", br. 32/02, 38/03 i 31/05) i Pravilnik o bližim uslovima uređenja, opreme, održavanja i korišćenja skijaških terena ("Službeni list RCG", br. 58/03).

#### **Član 62**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

SU-SK Broj 01-465/12

Podgorica, 29. novembra 2007. godine

**Skupština Crne Gore**

Predsjednik,  
**Ranko Krivokapić, s.r.**